

Šifra predmeta: ACC404		Naziv predmeta: FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE	
Nivo: II ciklus studija	Godina: I	Semestar: I	Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni			Ukupan broj sati: 30
1. CILJ PREDMETA	Omogućiti studentima da na naprednom nivou: - razmišljaju, govore i pišu o pojmovima iz oblasti finansijskog računovodstva i finansijskog izvještavanja; - razumijevaju, evaluiraju i primjenjuju širok raspon stečenih znanja o računovodstvenim principima i pravilima (standardima) koja se primjenjuju u finansijskom računovodstvu i finansijskom izvještavanju; - prate i evidentiraju poslovne događaje, te izrađuju i prezentiraju finansijske izvještaje u skladu sa zakonskim propisima		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1. Međunarodni računovodstveni standardi i standardi revizije i srodnih usluga 2. Računovodstvo stalnih sredstava i finansijsko izvještavanje – napredni kurs 3. Specifičnosti računovodstva tekućih sredstava sa posebnim osvrtom na zalihe 4. Računovodstvo trgovinskih preduzeća i izvještavanje i specifičnosti koje ga odvajaju od ostalih djelatnosti 5. Računovodstvo ulaganja sa posebnim osvrtom na dionice i udjele i specifičnosti u izvještavanju 6. Računovodstvo troškova kao osnova računovodstvenog izvještavanja 7. Kapital, rezerve i obaveze – način izvještavanja i korisnici informacija 8. Finansijski rezultat i politika raspodjele, način usvajanja izvještaja i procedure prezentacije 9. Uloga nezavisnog revizora u finansijskom izvještavanju		
1.2. Rezultati učenja	Nakon položenog predmeta „Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje“ studenti će moći da na naprednom nivou: -opišu i evaluiraju aplikaciju ključnih koncepata iz oblasti finansijskog računovodstva i finansijskog izvještavanja; -koriste znanja i vještine za potrebe evidencije poslovnih događaja; -koriste znanja i vještine za potrebe izrade i prezentacije finansijskih izvještaja		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
		Opis aktivnosti	(%)
2.1. Način izvođenja nastave	1. ex katedra 2. diskusije 3. gosti predavači		1. 80% 2. 10% 3. 10%
		Učešće u ocjeni	(%)
2.2. Sistem ocjenjivanja	1. pismeni ispit 2. usmeni ispit		1.40% 2.60%
3. LITERATURA	1. Jahić, Mehmed. Finansijsko računovodstvo: MSFI-MRS-PDV. Sarajevo: Udruženje revizora FBiH, 2008. 2. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) uključujući i Međunarodne računovodstvene standarde (MRS). Mostar: Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, 2006. 3. Važeći zakoni iz oblasti računovodstva i revizije u FBiH i BiH		